



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine

Broj: 032-07-dj-352-35
Bar, 17.03.2014.godine

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, postupajući po zahtjevu MZ »Spič«, iz Bara, za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova, na osnovu čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata objekata (»Sl. list CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), čl. 165 ZUP-a (»Sl. List RCG«, br. 60/03) i DSL-a »Čanj« (»Sl.list CG« br. 83/09), izdaje:


URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE

**za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture
na otvorenoj javnoj površini, u sklopu urbanističke zone 1 i 3, u zahvatu Studije lokacije za
»Čanj - Sektor 51«, Opština Bar**

- 1. Lokacija:** Hidrotehnička infrastruktura (fekalna i atmosferska kanalizacija) na otvorenoj javnoj površini (obalno šetališe) i na uređenom kupalištu, u sklopu urbanističkih zona 1 i 3, u zahvatu Studije lokacije za »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar
Trasa hidrotehničke infrastrukturne (fekalne i atmosferske kanalizacije) utvrđena je u svemu prema Izvodu iz DSL za »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar, grafički prilog »Hidrotehnička infrastruktura«, izdatom od strane ovog Sekretarijata, koji čini sastavni dio ovih uslova. Ista će se detaljnije definisati prilikom izrade glavnog projekta.
- 2. Namjena objekta:** Hidrotehnička infrastruktura (fekalna i atmosferska kanalizacija).
- 3. Gabarit objekata:** U svemu prema Izvodu iz DSL za »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar, a preciznije će se odredi u fazi izrade glavnog projekta.
- 4. Građevinska i regulaciona linija:** Utvrđene su u svemu prema Izvodu iz DSL za »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar.
- 5. Nivelacione kote objekata:** Utvrđene su u svemu prema Izvodu iz DSL za »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar. Nivelacija trase odrediće se u fazi izrade glavnog projekta.
- 6. Uslovi za projektovanje: Hidrotehnička infrastruktura**

FEKALNA KANALIZACIJA

Prema Master planu razvoja kanalizacionog sistema Crnogorskog primorja, date su norme oticaja otpadnih voda po kategorijama korisnika.



Za stanovanje srednjih gustina i turističko stanovanje, po korisniku ----- 200 l/st/dan.
Uz pridržavanje stavova o potrošnji vode, što je iznijeto kod određivanja potreba u vodi, za jedinične rashode otpadne vode možemo usvojiti sljedeće količine i parametre (računajući sa 20% infiltracije u kanalizacionu mrežu i 80% upotrebljene vode):

- Maksimalni dnevni oticaj $Q_{max,dn} = 6,47 \text{ l/s}$
- Maksimalni časovni oticaj $Q_{max,čas} = 6,47 \times 1,5 = 9,72 \text{ l/s}$

Tehničko rješenje planiranog stanja odvođenja upotrijebljenih voda uslovljeno je topografijom terena planskog prostora, planiranim saobraćajnicama i pješačkim stazama.

S obzirom da smo kod postojećeg stanja naveli da je planski prostor pokriven sa javnom kanalizacionom mrežom, izgrađenom 70-tih godina, neophodno je kod planiranih objekata predvidjeti novu fekalnu kanalizacionu mrežu.

Kod planiranih saobraćajnica predviđeni su novi kolektori koji gravitiraju prema glavnom obalnom kolektoru, odnosno prema prepumpnoj fekalnoj stanici „Čanj“.

Master planom odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Crnogorskog primorja nije konkretno analizirana koncepcija i lokacija PPOV-a, smatrajući da za sada podmorski ispust zadovoljava kriterijume ispuštanja upotrijebljenih voda u more.

GUP-om Bara planirano je PPOV, posebno za kanalizacioni sistem Čanja. Imajući ovo u vidu, ovim planskim dokumentom neophodno je naznačiti planiranu lokaciju.

Razmatrajući planirane objekte na ovom prostoru i mikrolokaciju postojeće fekalne prepumpne stanice „Čanj“, predviđena je nova lokacija PPOV sa prepumpnom stanicom.

Kao prelazno rješenje do realizacije prostornih planova „Pješćine“, „Čanj“, „Čanj 2 „ i „Dubovica“, u funkciji može biti postojeća fekalna stanica „Čanj“ sa postojećim podmorskim ispustom.

Trase odvodnih kolektora predviđene su planiranim saobraćajnicama i pješačkim stazama.

Minimalni profili planiranih odvodnih kolektora su DN 250mm.

Na trasi planiranih odvodnih kanala predviđena su tipska revizionna okna koja će se u daljoj razradi dokumenta adekvatno odrediti.

Hidraulički elementi:

- minimalna brzina vode je $V_{min} = 0,8 \text{ m/s}$,
- maksimalna brzina vode je $V_{max} = 3,0 \text{ m/s}$,
- minimalni profil je DN = 250mm,
- minimalni i maksimalni nagib je u funkciji brzine tečenja i samoispiranja u kanalu,
- izbor cijevnog materijala, prema uslovima J.P. Vodovod.

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Za prihvatanje atmosferskih-površinskih voda sa objekata, uređenih i slobodnih površina planskog prostora, planirana je mreža atmosferske kanalizacije.

S obzirom da postojeći prostor ima atmosfersku kanalizaciju, planirana je potpuno nova mreža atmosferske kanalizacije sa recipijentom u regulisani vodotok – recipijent more.

Planirani kolektori atmosferske kanalizacije su: u urbanističkim parcelama min. DN 250mm, u saobraćajnicama min. DN 300mm.

Atmosferski kanali planirani su u profilima postojećih i planiranih saobraćajnica i pješačkih staza sa tipskim revizionnim kanalizacionim oknima. Površinske vode se u odvodne kanale sakupljaju, sistemom uličnih četvrtastih i linijskih slivnika.

Neposredno prije ispuštanja površinskih voda u prirodne vodotoke neophodno je na završecima kolektora planirati adekvatne uređaje za otklanjanje ulja i raznih masnoća.

Sve se površinske vode planskog prostora preko kanalizacione mreže i regulisanih vodotoka odvede u more kao recipijenta.

Za sve proračune mreže atmosferske kanalizacije u Baru koriste se I-T-P krive za HS Bar, prema podacima HMZ Crne Gore. Na osnovu odabranih podataka, trajanja ($t = 60 \text{ min}$), povratnog perioda

(T=10 god.), intenziteta ($q = 148,06 \text{ l/s/ha}$), dimenzionišu se odvodni kanali atmosferskih voda. Ukupna količina površinskih voda sa planskog prostora je:

$$Q = F \times i \times \varphi$$

gdje je:

Q - specifično oticanje sa lokacije

F - površina oticanja

i - intezitet kiše

φ - koeficijent oticanja - prosječno za prostor 0.45

Naveden je postupak proračuna, detaljne analize i dimenzioniranje odvodnih kanala sprovesti će se u narednoj fazi projektovanja.

7. Prirodne karakteristike:

Geološke karakteristike

Zahvat plana spada u geotektonsku jedinicu Paraautohton koja obuhvata područje Bara i rijeke Bojane. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenti gornje krede (mastriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Seizmičke karakteristike

Na osnovu Karte seizmičke mikrorejzonizacije (izvor GUP Bara do 2020), predmetna zona se nalazi u zoni *VIII a, nestabilno*. U ovoj zoni su moguće pojave nestabilnosti u seizmičkim uslovima. Kod projektovanja gradnji na ovom terenu potrebno je prethodno izvršiti odgovarajuća geotehnička istraživanja, za određivanje stabilnosti terena i eventualnih sanacionih mjera.

Podobnost za urbanizaciju

Teren je na karti pogodnosti za urbanizaciju (izvor GUP Bara do 2020), označen kao izrazito nepogodan 4c, gdje su glavni otežavajući faktori: izrazita nestabilnost, slaba konsolidovanost (sipar), velike strmine, visoka seizmičnost, izrazita erozija i djelovanje morskih talasa.

Klimatske karakteristike

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesečne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko 30°C , dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od 11°C - 13°C .

Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 5°C , dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C .

Ekstremne mjesečne temperature vazduha za maksimum tokom zimskog perioda su oko 17°C , a za minimum oko 0°C , dok je u ljetnom periodu maksimum oko $33-34^{\circ}\text{C}$, a minimum $15-17^{\circ}\text{C}$. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu julu za stanicu Bar ($37,7^{\circ}\text{C}$). Apsolutni minimum se javlja u mjesecu februaru za stanicu Bar ($-5,3^{\circ}\text{C}$).

Temperatura tla tokom godine pokazuje veoma pravilan hod, pa preko zime s dubinom blago raste, dok je u ljetnjim mjesecima obrnuto.

Opšti režim padavina odlikuje se maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda. Najveći doprinos ukupnoj godišnjoj količini padavina imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar s oko 30-40%, a najmanji jun, jul i avgust s oko 10%. Od mora prema zaleđu uočava se povećanja padavina. Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno 5-8 l/m², mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko 40 l/m². U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/m². Srednja godišnja količina padavina iznosi za stanicu Bar iznosi 1230,8 l/m². Ekstremne 24 h padavine za period od 100 godina (prema modelu GUMBELA) iznosi 234 l/m², a za stanicu Bar 213,27 l/m².

Vjetar pokazuje različite vrijednosti rasporeda učestalosti pravaca i brzine, kao i pojave tišina. Dominantni su vjetrovi iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama zapažaju određene specifičnosti. Tako su za stanicu Bar najučestaliji sjeveroistok (20%), istok-sjeveroistok (18,9%), sjever-sjeveroistok (8,1%), zapad (7,8%) i zapad-jugozapad (7,2%), tišine 5,2%.

8. Uslovi stabilnosti terena i konstrukcije objekata: Prilikom izgradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećeg/ih u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Na potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji definišu geološki sastav terena, inženjersko geološke i hidrološke karakteristike terena a u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl. list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.

Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Na potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

9. Zaštita životne sredine: Poštovati Zakon o životnoj sredini ("Službeni list CG", br. 12/96, 55/00, 48/08), Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list CG", br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz ovih zakona.

10. Uslovi i mjere zaštite od elementarnih nepogoda i drugih većih nepogoda: U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 13/07, 05/08, 86/09).

11. Priključci na infrastrukturnu mrežu: U svemu prema izvodu iz DSL-e »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar. Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim propisima, standardima i zakonskom regulativom, te priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu projektovati prema uslovima dobijenim od JP "Vodovod i kanalizacija" - Bar, koji čine sastavni dio ovih uslova.

Investitor je obavezan da od operatora elektronskih komunikacionih usluga (u ovom slučaju Crnogorski Telekom AD Podgorica), koji za pružanje usluge koristi telekomunikacione kablove, pribavi izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. Na osnovu navedene izjave potrebno je projektom predvidjeti zaštitu ili eventualno potrebno izmještanje postojeće infrastrukture da ne bi došlo do njenog oštećenja. Shodno čl. 29 Zakona o elektronskim komunikacijama, investitor ima obavezu da obavijesti vlasnika elektronske komunikacione mreže ili pripadajuće infrastrukture najmanje 30 dana prije predviđenog početka radova i da mu obezbijedi pristup radi nadzora nad izvođenjem radova.

Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija u ovoj zoni, kao i da se pridržava odredbi čl. 177 i 178 Zakona o energetici.

12. Organizacija gradilišta: Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mjere obezbijedenja i organizacije gradilišta. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješackog i motornog saobraćaja, te javne površine koristiti samo uz prethodno pribavljene potrebne saglasnosti. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

13. Prilikom izrade tehničke dokumentacije, projektant je obavezan da se pridržava Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (»Sl. List RCG« br. 22/02) kao i propisa i normativa za područja zaštite zagađenja zemljišta i vazduha i projektom predvidjeti sve potrebne zaštite.

14. Investitor je obavezan da uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, dostavi kompletnu dokumentaciju iz čl. 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13). Reviziju tehničke dokumentacije izvršiti u skladu sa

citiranim Zakonom i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta («Sl. List CG» br. 81/08).

Napomena: Dio kat. parc. br. 1281/1 KO Mišići, po važećem katastrskom operatu odnosno, dio katastarske parcele broj 4474 KO Mišići, po topografsko katastarskoj podlozi Plana, se nalazi u sklopu predmetne lokacije.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, potrebno je da se rješavaju imovinsko pravni odnosi, za zemljište u cijelosti, na kojem se izvode predmetni objekti.

Ovim planskim dokumentom predložene su smjernice za etapnu realizaciju Planskog dokumenta i to:

I FAZA

Prvu fazu čine dvije međusobno nezavisne investicije:

- (faza I a) izgradnja pristupne saobraćajnice 1 i tehničke infrastrukture u njenom sastavu i
- (faza I b) infrastrukturno opremanje lokacije za grand hotel na UP1 u urbanističkoj zoni 5 i gradnja hotela.

II FAZA

Sva ostala Planom definisana infrastrukturna opremanja zemljišta, u najvećoj mjeri, vezana za izgradnju planiranih kapaciteta kao i **izgradnja svih planiranih kapaciteta, predstavljaju drugu fazu realizacije Plana.**

PRILOZI:

- Izvod iz DSL-e »Čanj - Sektor 51«, Opština Bar, ovjeren od strane ovog Sekretarijata;
- Tehnički uslovi J.P. »Vodovod i kanalizacija« - Bar

DOSTAVITI: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i a/a

O b r a d i o :


Samostalni savjetnik I,

Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.



Pomoćnik sekretara,

Arh. Suzana Crnovršanin, dipl.ing.



Sekretar,

Đuro Karanikić, dipl.ing.grad.





Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine

Broj: 032-07-dj-352-35
Bar, 17.03.2014.godine

IZVOD IZ DSL-e »Čanj - Sektor 51«
ZA HIDROTEHNIČKU INFRASTRUKTURU, U SKLOPU URBANISTIČKIH ZONA »1« I »3«



Ovjerava:

Samostalni savjetnik I,





Arh. **Sabaheta Divanović**, dipl. Ing.

LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

	GRANICA MORSKOG DOBRA
	GRANICA OBUHVATA STUDIJE LOKACIJE
	GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA
	GRANICA KATASTARSKIH PARCELA
271	BROJ KATASTARSKE PARCELE
125—	IZOHIPSA

POSTOJEĆA HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA


	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
	FEKALNA KANALIZACIJA
	OBALNI KOLEKTOR
	POSTOJEĆI POTOK

CAU
Centar za Arhitekturu i Urbanizam

državna studija lokacije:
SEKTOR 51
ČANJ



obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	registarska šifra: CAU_DSL_08.04.18_03
naručilac	MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	odluka o izradi plana br.03-10931 Podgorica, 06. decembar 2007.
naziv planskog dokumenta	Državna studija lokacije : SEKTOR 51 - Čanj	godina izrade plana 2009
faza planskog dokumenta	plan	Razmjera 1:2500
naziv grafičkog prikaza	Hidrotehnička infrastruktura - postojeće stanje	broj grafičkog prikaza 12a



PLAŽA ČANJ

JADRANSKO

F.C.S.



LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

	GRANICA MORSKOG DOBRA
	GRANICA ZAHVATA STUDIJE LOKACIJE NA KOPNU
	GRANICA ZAHVATA STUDIJE LOKACIJE NA MORU
	GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	GRANICA KUPALIŠTA - POZICIJA ZA POSTAVLJANJE BOVA
	URBANISTIČKA ZONA
	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
	BROJ URBANISTIČKE ZONE










IZGRAĐENE POVRŠINE

POVRŠINE ZA TURIZAM






	GRAND HOTEL
	HOTEL
	APART HOTEL, PORODIČNI HOTEL, VILA
	USLUŽNE DJELATNOSTI

NEIZGRAĐENE POVRŠINE

OTVORENE JAVNE POVRŠINE

	OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE
	ŠUMA I MAKUJA
	STJENOVITA OBALA
	DJELIMIČNO UREĐENO KUPALIŠTE
	UREĐENO KUPALIŠTE
	HOTELSKO KUPALIŠTE
	JAVNO UREĐEJENO ZELENILO - PARK
	ZELENILO UZ TURISTIČKE OBJEKTE
	ZAŠTITNO ZELENILO

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

	KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
	PJEŠAČKE STAZE/ STEPENIŠTA
	PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
	PRISTANIŠTA
	ZONA VODENE STRANE KUPALIŠTA

HIDROTEHNIČA INFRASTRUKTURA

	VODOVOD
	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
	FEKALNA KANALIZACIJA
	POSTOJEĆI POTOK



državna studija lokacije:
SEKTOR 51
ČANJ

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	registarska štifa: CAU_DSI_08.04.18_03
naručilac	MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	odluka o izradi plana br.03-10/931 Podgorica, 06. decembar 2007.
naziv planskog dokumenta	državna studija lokacije : SEKTOR 5 1 - Čanj	godina izrade plana 2009.
faza planskog dokumenta	plan	Razmjera 1:2500
naziv grafičkog prikaza	Hidrotehnička infrastruktura - plan	broj grafičkog prikaza 12b

JADRANSKO

PLAZA QWAND

DN 100 mm

DN 200 mm

DN 100 mm

DN 250 mm

DN 100 mm

DN 300 mm

F.C.S.

F.C.



državna studija lokacije :
SEKTOR 51
ČANJ



obrađivač plana

CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam

naručilac

MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

naziv planskog dokumenta

Državna studija lokacije : SEKTOR 51 -Čanj

faza planskog dokumenta

plan

naziv grafičkog prikaza

Plan parcelacije, regulacije i nivelacije

registarska šifra:
CAU_DSL_08.04.18_03

odluka o izradi plana
br.03-10931
Podgorica, 06.decembar 2007

godina izrade plana
2009

Razmjera

1:1000

broj grafičkog prikaza

08a

LEGENDA

GRANICA I REGULACIJA

	GRANICA MORSKOG DOBRA
	GRANICA ZAHVATA STUDIJE LOKACIJE NA KOPNU
	GRANICA ZAHVATA STUDIJE LOKACIJE NA MORU
	GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	REGULACIONA LINIJA
	BROJ URBANISTIČKE PARCELE
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	URBANISTIČKA ZONA
	BROJ URBANISTIČKE ZONE
	KOTE
	GRANICA KUPALIŠTA - POZICIJA ZA POSTAVLJANJE BOVA

IZGRAĐENE POVRŠINE

POVRŠINE ZA TURIZAM

	GRAND HOTEL
	HOTEL
	APART HOTEL, PORODIČNI HOTEL, VILA
	USLUŽNE DJELATNOSTI

NEIZGRAĐENE POVRŠINE

OTVORENE JAVNE POVRŠINE

	OTVORENE POPLOČANE JAVNE POVRŠINE
	ŠUMA I MAKIJA
	STJENOVITA OBALA
	DJELIMIČNO UREĐENO KUPALIŠTE
	UREĐENO KUPALIŠTE
	HOTELSKO KUPALIŠTE
	JAVNO UREĐENO ZELENILU - PARK
	ZELENILU UZ TURISTIČKE OBJEKTE
	ZAŠTITNO ZELENILU

ZAŠTITA PRIRODE

	PLAŽA ČANJ, RJEŠENJE br. 30/68. KATEGORIJA III/IV IUCN
--	---

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

	KOLSKJE SAOBRAĆAJNICE
	PJEŠAČKE STAZE/ STEPENIŠTA
	PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE
	PRISTANIŠTA
	ZONA VODENE STRANE KUPALIŠTA








JADRANSKO


PLAŽA ČAND



SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

-  KOLSKE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
-  KOLSKO PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
-  PJEŠAČKE STAZE / STEPENICE
-  JAVNI PARKING
-  BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA
-  RADIUS RASKRŠNICA
-  KOTE

KARAKTERISTIČNI PRESJECI SAOBRAĆAJNICA R = 1:200



državna studija lokacije :
SEKTOR 51
ČANJ

održivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	registariona štampa CMB, EŠN, 05.04.18. 01.
naslovnik	MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	odluke o uređju plana br: 03-10933
naziv planinskog dokumenta	Državna studija lokacije : SEKTOR 5 1 -Čanj	Podpisnik, 06. decembar 2007.
faza planinskog dokumenta	plan	godina uređja plana 2009.
naziv grafičkog prikaza	Plan saobraćaja	razmjerak 1:1000
		broj grafičkog prikaza

